

1925.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG”, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG”, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. juna 2022. go-dine, donijela je

#### **ODLUKU**

### **O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE RASKLOPNOG POSTROJENJA 10 KV RMU „SAVATRANS - ZAGRABLJE” SA 10 KV NAPAJANJEM I UKLAPANJEM U 10 KV MREŽU, PRIJESTONICA CETINJE**

#### **Član 1**

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Cetinje II, u Prijestonici Cetinje i to:

- 1) dijela katastarske parcele br. 1444/1, u površini od 2 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 18 KO Cetinje II, u svojini 1/1 pravnog lica „Matej D.O.O. Cetinje;
- 2) dijela katastarske parcele br. 1435/7, u površini od 4 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „krš kamenjar”, list nepokretnosti broj 314 KO Cetinje II, u svojini 1/1 Milenka Markovića;
- 3) dijela katastarske parcele br. 1435/6, u površini od 20 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 314 KO Cetinje II, u svojini 1/1 Milenka Markovića;
- 4) dijela katastarske parcele br. 1435/8, u površini od 71 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 314 KO Cetinje II, u svojini 1/1 Milenka Markovića;
- 5) dijela katastarske parcele br. 1435/1, u površini od 10 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 17 KO Cetinje II, u svojini 1/1 pravnog lica D.O.O. „OSVIT”;
- 6) dijela katastarske parcele br. 1433/1, u površini od 6 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 302 KO Cetinje II, u svojini 1/1 Veska Kosovca;
- 7) dijela katastarske parcele br. 1433/4, u površini od 3 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 290 KO Cetinje II, u svojini 1/1 Slada Beharevića;
- 8) dijela katastarske parcele br. 1433/3, u površini od 28 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „šume 7. klase”, list nepokretnosti broj 289 KO Cetinje II, u svojini 1/1 pravnog lica Savatrans Cetinje; i
- 9) dijela katastarske parcele br. 1434/1, u površini od 16 m<sup>2</sup>, po načinu korišćenja „neplodna zemljišta”, list nepokretnosti broj 289 KO Cetinje II, u svojini 1/1 pravnog lica Savatrans Cetinje.

#### **Član 2**

Svrha eksproprijacije je izgradnja energetskog objekta - rasklopnog postrojenja 10 KV RMU „Savatrans - Zagrablje” sa 10 kv napajanjem i uklapanjem u 10 kv mrežu - KO Cetinje II, Prijestonica Cetinje, radi stvaranja uslova za kvalitetnu distribuciju električne energije do korisnika.

#### **Član 3**

Korisnik nepotpune eksproprijacije je DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke sprovede Uprava za katastar i državnu imovinu - Područna jedinica Cetinje.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3577/2

Podgorica, 17. juna 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1926.**

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. novembra 2022. godine, donijela je

**ODLUKU  
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI KOTOR ZA OTUĐENJE  
NEPOKRETNOSTI**

1. Daje se prethodna saglasnost Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti katastarske parcele broj 320/1, u površini od 4438 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 361, KO Sutvara, Opština Kotor, po procijenjenoj vrijednosti od 145,34 €/m<sup>2</sup>, odnosno ukupno procijenjenoj vrijednosti od 645.018,92 €.

2. Ova odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-6934/2

Podgorica, 10. novembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1927.**

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. novembra 2022. godine, donijela je

**ODLUKU  
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI OPŠTINI KOTOR ZA OTUĐENJE  
NEPOKRETNOSTI**

1. Daje se prethodna saglasnost Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti katastarske parcele broj 2050/2, u površini od 71 m<sup>2</sup>, upisane u list nepokretnosti broj 1082, KO Dobrota I, Opština Kotor, po procijenjenoj vrijednosti od 369 €/m<sup>2</sup>, odnosno ukupno procijenjenoj vrijednosti od 26.000,00 €.

2. Ova odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-6935/2

Podgorica, 10. novembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1928.**

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu čl. 18, a u vezi sa čl. 20 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list Crne Gore”, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), te članovima 106, 18 i čl. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl. list Crne Gore”, br. 56/14, 20/15 i 40/16, 37/17), donosi

## **R J E Š E N J E**

1. Uspostavlja se prethodna zaštita „Dijela, arheološkim istraživanjima otkrivenih ostataka Hadži Danušinog vakufa”, u trajanju od godinu dana, od dana donošenja ovog rješenja.

2. Opis granica nepokretnog dobra iz tačke 1 ovog rješenja:

Granica kulturnog dobra obuhvata pronađene arhitektonske ostatke džamije, koji predstavljaju njenu temeljnu osnovu, površine cca 11 x 15m i shodno preliminarnom izvještaju o sprovedenim zaštitnim istraživanjima na gradskom trgu u Bijelom Polju, prostiru se na djelovima katastrskih parcela br. 1113 i 1130/1, KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje.

Granica zaštićene okoline kulturnog dobra se poklapa sa granicom kulturnog dobra.

3. Osnovni podaci o vlasništvu nepokretnog kulturnog dobra:

Područje u granicama kulturnog dobra / granicama zaštićene okoline kulturnog dobra:

Po LN 410, kat.parc. br. 1113 u svojini Crne Gore, raspolaganje Opštine Bijelo Polje

Po LN 2411, kat.parc. br. 1130/1 u svojini Crne Gore, raspolaganje Opštine Bijelo Polje

4. Radnje i aktivnosti koje će se sprovesti u toku trajanja prethodne zaštite, radi utvrđivanja kulturne vrijednosti dobra:

Izrada Projekta sanacije (konsolidacije, restauracije i konzervacije) i prezentacije Dijela, arheološkim istraživanjima otkrivenih ostataka Hadži Danušinog vakufa.

5. U cilju čuvanja, održavanja i korišćenja dobra za vrijeme trajanja prethodne zaštite, nije dozvoljeno vršiti bilo kakve intervencije kojima bi bile umanjene zatečene vrijednosti predmetnog dobra.

6. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

7. Izvod iz ovog rješenja objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UP/I-03-219/2022-19

Cetinje, 21.11.2022. godine

**Uprava za zaštitu kulturnih dobara**  
V.D. Direktorice,  
**dr Maja Četković, s.r.**

1929.

Na osnovu člana 90 stav 2, člana 91 i člana 95 stav 3 Zakona o osiguranju („Službeni list RCG”, broj 78/06 i „Službeni list CG”, broj 45/12, 55/16 i 146/21), na 373. sjednici od 14.12.2022. godine Savjet Agencije za nadzor osiguranja donio je

## **PRAVILNIK O DEPONOVANJU I ULAGANJU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE**

### **Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se vrste imovine u koje se mogu deponovati i ulagati sredstva tehničkih rezervi društva za osiguranje, ograničenja deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi, kao i visina sredstava koja društva za osiguranje mogu deponovati i ulagati u inostranstvu.

### **Član 2**

Vrijednost imovine u koju su deponovana i uložena sredstva tehničkih rezervi u svakom trenutku, treba da bude najmanje jednaka iznosu potrebnom za pokriće budućih obaveza iz zaključenih ugovora o osiguranju.

Izbor vrste imovine i visine deponovanja i ulaganja vrši se u skladu sa principima sigurnosti, prinosa i prometljivosti imovine.

### **Član 3**

Princip sigurnosti prilikom izbora imovine u koju se deponuju i ulažu sredstva tehničkih rezervi ostvaren je ako su ispunjeni ekonomski i pravni aspekt sigurnosti.

Ekonomski aspekt sigurnosti podrazumijeva:

- raznovrsnost i disperziju izabranih oblika imovine (po vrijednosti, vlasniku, prinosu, međuodnosu sa drugim vrstama ulaganja),
- izbor imovine čija vrijednost ne varira u znatnoj mjeri, vrednovane pouzdanom i opreznom metodom i kojom se može trgovati na uređenom tržištu.

Pravni aspekt sigurnosti podrazumijeva mogućnost neograničenog raspolaganja imovinom.

### **Član 4**

Princip prinosa prilikom izbora imovine u koju se deponuju i ulažu sredstva tehničkih rezervi ostvaren je ako za cilj ima ostvarivanje prinosa u skladu sa tržišnim kretanjima.

### **Član 5**

Princip prometljivosti prilikom izbora imovine u koju se deponuju i ulažu sredstva tehničkih rezervi ostvaren je ako se ta imovina može u kratkom roku zamijeniti za novac ili novčani ekvivalent.

### **Član 6**

Sredstva tehničkih rezervi deponuju se i ulažu, pored imovine iz člana 90 stav 1 Zakona o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), i u:

1) nepokretnosti, pod uslovom da:

- a) je vlasništvo nad tim nepokretnostima upisano u katastar nepokretnosti u Crnoj Gori u korist društva za osiguranje,
- b) donose prihod,

- c) je vrijednost nepokretnosti određena u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima,
  - d) nad nepokretnostima nije upisan teret;
- 2) dužničke hartije od vrijednosti koje su emitovane od strane države ili centralne banke države članice EU ili države članice OECD-a ili međunarodne finansijske organizacije kojoj pripada jedna ili više država članica EU, odnosno jedna ili više država članica OECD-a, odnosno u hartije od vrijednosti za koje je garanciju izdala država ili centralna banka države članice EU ili države članice OECD-a ili međunarodne finansijske organizacije kojoj pripada jedna ili više država članica EU, odnosno jedna ili više država članica OECD-a, ako imaju ocjenu kreditnog rejtinga za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti najmanje jednaku ocjeni tog kreditnog rejtinga Crne Gore prema agenciji Standard & Poor's ili Fitch ili Moody's;
  - 3) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti čiji je emitent jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, državi članici EU ili državi članici OECD-a;
  - 4) obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti za koje je jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, državi članici EU ili državi članici OECD-a izdala garanciju;
  - 5) dužničke hartije od vrijednosti stranih pravnih lica kojima se trguje na regulisanom tržištu u državama u kojima su registrovana, pod uslovom da su im agencije za procjenu boniteta Standard & Poor's ili Fitch utvrdile kreditni rejting sa najmanje A, odnosno Moody's sa najmanje A2;
  - 6) akcije stranih pravnih lica pod uslovom da su najmanje posljednje dvije godine uvrštene u berzansku kotaciju i ako imaju kreditni rejting koji su agencije za procjenu boniteta Standard & Poor's ili Fitch utvrdile sa najmanje A, odnosno Moody's sa najmanje A2;
  - 7) zajmove pravnim licima osigurane založnim pravom na nepokretnost, u visini do 60% tržišne vrijednosti založene nepokretnosti, ako:
    - je ugovor zaključen na period do pet godina, sa kamatom i bez mogućnosti produženja roka otplate i bez grejs perioda,
    - ugovor ne predviđa jednokratnu isplatu glavnice po dospelju,
    - je založno pravo u Crnoj Gori uknjiženo u katastaru nepokretnosti,
    - vrijednost nepokretnosti utvrđena na osnovu procjene koju je sačinio ovlašćeni procjenitelj nekretnina, angažovan u tu svrhu od strane zajmodavca,
    - procjena vrijednosti nepokretnosti nije starija od tri mjeseca od dana davanja zajma i sačinjena je u skladu sa propisom kojim se uređuje metodologija za procjenu vrijednosti imovine pravnih i fizičkih lica,
    - je zajmodavac utvrdio da u posljednje tri poslovne godine, koje prethode godini u kojoj se zaključuje ugovor o zajmu, zajmoprimac nije bio kreditno nesposoban, na osnovu redovne procjene boniteta izvršene u skladu sa internim aktom zajmodavca,
    - je založena nepokretnost prihvatljiva kao sredstvo obezbjeđenja u skladu sa internim aktima osiguravača,
    - je ugovorom predviđeno da će zajmodavac godišnje vršiti provjeru kreditne sposobnosti do potpune otplate zajma;
  - 8) udjele reosiguravača u tehničkim rezervama;
  - 9) investicione jedinice zajedničkih otvorenih fondova, koji imaju pravo da posluju na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima;
  - 10) potraživanja od osiguranika po osnovu premije osiguranja i saosiguranja, ne starija od 90 dana;

11) potraživanja od reosiguravača po osnovu nastalih šteta iz reosiguranja, ne starija od 90 dana.

Pored imovine iz stava 1 ovog člana, sredstva matematičke rezerve mogu se ulagati i u avanse i zajmове date osiguranicima do visine iznosa otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o životnom osiguranju.

Sredstva tehničkih rezervi mogu se deponovati i ulagati u imovinu lica, povezanih sa društvom za osiguranje iz člana 24 Zakona, ukupno do 20% od ukupnog iznosa tehničkih rezervi, a pojedinačno do ograničenja iz čl. 7 i 9 ovog pravilnika.

Ograničenja deponovanja i ulaganja iz stava 4 ovog člana ne odnose se na udjele reosiguravača u tehničkim rezervama.

#### Član 7

Sredstva tehničkih rezervi deponuju se i ulažu u imovinu propisanu članom 90 Zakona i članom 6 ovog pravilnika do određenog iznosa, i to:

1) za ukupna deponovanja i ulaganja:

- do 30% u imovinu iz člana 6 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika,
- do 30% u imovinu iz člana 6 stav 1 tač. 2, 5 i 6 ovog pravilnika i u hartije od vrijednosti koje su emitovane od strane centralnih banaka i vlada stranih zemalja i koje imaju ocjenu najmanje A, odnosno njen ekvivalent, dodijeljenu od strane opšteprihvaćenih, međunarodno priznatih agencija za dodjelu rejtinga,
- do 30% u imovinu iz člana 6 stav 1 tač. 3 i 4 ovog pravilnika,
- do 100% u depozite kod banaka sa sjedištem u Crnoj Gori,
- do 25% u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti u Crnoj Gori,
- do 30% u akcije kojima se trguje na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti u Crnoj Gori,
- do 5% u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti, ako je emitent pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori,
- do 3% na poslovnom računu društva za osiguranje,
- do 5% u zajmове pravnim licima iz člana 6 stav 1 tačka 7 ovog pravilnika,
- do 20% u imovinu iz člana 6 stav 1 tačka 9 ovog pravilnika,
- do 10% u potraživanja od osiguranika iz člana 6 stav 1 tačka 10 ovog pravilnika,
- do 10% u potraživanja od reosiguravača iz člana 6 stav 1 tačka 11 ovog pravilnika.

2) za pojedinačna deponovanja i ulaganja:

- do 10% u jednu nepokretnost, odnosno u više nepokretnosti koje su međusobno povezane, i predstavljaju jedno ulaganje i ispunjavaju uslove iz člana 6 ovog pravilnika;
- do 10% u hartije od vrijednosti istog emitenta iz imovine obuhvaćene članom 6 stav 1 tač. 2, 5 i 6 ovog pravilnika i u hartije od vrijednosti koje su emitovane od strane centralnih banaka i vlada stranih zemalja i koje imaju ocjenu najmanje A, odnosno njen ekvivalent, dodijeljenu od strane opšteprihvaćenih, međunarodno priznatih agencija za dodjelu rejtinga;
- do 20% u obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti istog emitenta iz imovine obuhvaćene članom 6 stav 1 tač. 3 i 4 ovog pravilnika;
- do 20% u depozite kod jedne banke sa sjedištem u Crnoj Gori;
- do 5% u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti u Crnoj Gori;



- do 5% u akcije jednog izdavaoca kojima se trguje na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti u Crnoj Gori;
- do 1% u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti jednog emitenta kojima se ne trguje na regulisanom tržištu hartija od vrijednosti, ako je emitent pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori;
- do 1% u zajmove jednog pravnog lica iz člana 6 stav 1 tačka 7 ovog pravilnika;
- do 10% u investicione jedinice jednog investicionog fonda iz člana 6 stav 1 tačka 9 ovog pravilnika.

#### Član 8

Izuzetno od člana 7 ovog pravilnika, ograničenja prilikom ulaganja sredstava matematičke rezerve na ukupnom nivou su:

- do 25% u akcije kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u Crnoj Gori;
- do 40% u nepokretnosti;
- do 30% u avanse i zajmove date osiguranicima zajedno do visine iznosa otkupne vrijednosti osiguranja na osnovu ugovora o životnom osiguranju.

Ograničenja iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i na ukupne tehničke rezerve koje formira društvo za životno osiguranje.

#### Član 9

Sredstva posebnih rezervi za naknade osigurane ugovorom o osiguranju koje su direktno vezane za vrijednosti ulaganja ulažu se na način da najviše 50% ovih sredstava može biti uloženo u investicione jedinice jednog investicionog fonda iz člana 6 stav 1 tačka 9 ovog pravilnika.

#### Član 10

Ograničenja iz čl. 7 i 8 ovog pravilnika ne odnose se na obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti koje je izdala država Crna Gora ili za koje je država Crna Gora izdala garanciju.

#### Član 11

Odredbe člana 6 stav 1 tač. 10 i 11 ovog pravilnika primjenjivaće se do 31. 12. 2023. godine.

#### Član 12

Odredba člana 7 stav 1 tačka 1 alineja 8 ovog pravilnika primjenjivaće se od 01. 01. 2024. godine.

Do početka primjene ograničenja iz stava 1 ovog člana, ograničenje za ulaganja tehničkih rezervi na poslovni račun društva za osiguranje na ukupnom nivou iznosiće 10%.

#### Član 13

Odredba člana 9 ovog pravilnika primjenjivaće se od 01. 07. 2023. godine.

Do početka primjene odredbe iz stava 1 ovog člana, sredstva posebnih rezervi za naknade osigurane ugovorom o osiguranju koje su direktno vezane za vrijednosti ulaganja mogu se uložiti na način da najviše 50% ovih sredstava može biti uloženo u investicione jedinice jednog investicionog fonda iz člana 6 stav 1 tačka 9 ovog pravilnika ako taj fond ima neto imovinu veću od 100 miliona eura.

Član 14

Odredba člana 10 ovog pravilnika primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje („Službeni list Crne Gore”, 062/18, 068/21).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-744/2-22

Datum: 14.12.2022.godine

Predsjednik Savjeta,  
**Uroš Andrijašević, s.r.**

## Obrazloženje:

Prema članu 90 stav 2 Zakona o osiguranju, ovlaštenje da propiše i druge vrste deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi koja su, s obzirom na sigurnost, prinos i prometljivost, odgovarajuća za deponovanje i ulaganje tehničkih rezervi povjereno je regulatornom organu, odnosno Agenciji za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija).

U odnosu na do sada važeći Pravilnik o o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje („Službeni list Crne Gore”, br. 62/18 od 21.09.2018, 68/21 od 23.06.2021) kojim su bile propisane druge vrste ulaganja sredstava tehničkih rezervi, a čiji je donosilac bilo Ministarstvo finansija, Agencija je propisala i dodatne odredbe odnosno dodala sljedeće vrste ulaganja i ograničenja za ta ulaganja:

- potraživanja od osiguranika po osnovu premije osiguranja i saosiguranja, ne starija od 90 dana, do 10 % tehničkih rezervi i
- potraživanja od reosiguravača po osnovu nastalih šteta iz reosiguranja, ne starija od 90 dana, do 10% tehničkih rezervi.

Dodatno, ograničenje ulaganja na poslovnom računu društva za osiguranje se mijenja i umjesto dosadašnjih 3%, iznosi 10%. Odredba je privremenog karaktera, uvažavajući trenutni ekonomski trenutak i važiće do kraja 2023. godine.

Uvođenje novih vrsta dozvoljenih ulaganja sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje i povećanje ograničenja postojeće vrste je izvršeno na osnovu stručnih analiza Agencije, koje su sprovedene nakon što je konstatovan značajan pad cijena crnogorskih državnih obveznica, koje u najvećoj mjeri pokrivaju tehničke rezerve društava za osiguranje, te nakon upoznavanja sa projekcijama strukture i vrijednosti deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi do kraja 2023. godine koje su društva za osiguranje dostavila Agenciji na njen zahtjev. Agencija je, takođe, imala u vidu Inicijativu za izmjenu i dopunu Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje broj 05/11 od 11.07.2022. godine, koja je dostavljena Agenciji od Udruženja - Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, kao i uporednu analizu regulative zemalja regiona u vezi sa propisanim oblicima imovine za pokriće tehničkih rezervi društava za osiguranje.

Uzimajući u obzir gore navedeno, kao i rizik daljeg pada vrijednosti ovih hartija od vrijednosti, uzrokovan negativnim globalnim ekonomskim prilikama, van uticaja crnogorskog tržišta osiguranja, Agencija je kao privremenu mjeru koja je na snazi do kraja 2023. godine i koja je usmjerena na obezbjeđenje stabilnosti djelatnosti osiguranja, propisala nove vrste prihvatljivih ulaganja sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje, te za postojeći dozvoljeni oblik (poslovni račun) privremeno uvećala gornji limit za ulaganje.

Takođe, u odnosu na dosadašnji pravilnik, Agencija je podržala stvaranje adekvatnijih uslova za razvoj osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik, na način da se, brisanjem odredbe dosadašnjeg čl. 9 stav 2, omoguću ulaganje sredstava tih tehničkih rezervi i u fondove sa imovinom manjom od 100mil eura.

Ukinuto je i ograničenje da se maksimalno 70% tih rezervi može investirati u investicione jedinice investicionih fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili su investicioni fondovi međusobno povezana lica.”, takođe u cilju stvaranja dodatnih uslova za razvoj ovog proizvoda.

Kao protivteža prethodno navedenim izmjenama, i kao mehanizam sigurnosti, dosadašnje ograničenje navedenog ulaganja koje je bilo definisano na 25% snižena je na do 20%.

U definisanju fondova u koje je moguće ulaganje tehničkih rezervi, izvršena je izmjena pa je omogućeno ulaganje u investicione jedinice zajedničkog otvorenog fonda, definisanog zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova i društava za upravljanje inve-

sticionim fondovima. Dosadašnje teritorijalno ograničenje u pogledu registracije investicionih fondova je ovim izmijenjeno, pa će sredstva tehničkih rezervi moći da se ulažu u zajedničke investicione fondove koji, shodno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, mogu da posluju u Crnoj Gori.

S obzirom da je osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik proizvod nedovoljno afirmisan na crnogorskom tržištu osiguranja, ovaj model ide u cilju zaštite interesa osiguranika i dozvoljava samo ulaganje sredstava tehničkih rezervi u jedinice investicionih fondova čije je poslovanje najstrožije regulisano regulativom Evropske unije. U vezi sa izmjenom ove odredbe, izvršeno je prilagođavanje stupanja na snagu budući da ukidanje dosadašnjih ograničenja treba da prati i druge regulatorne novine na tržištu osiguranja u Crnoj Gori.

Shodno svemu navedenom, predložen je pravilnik kao u gornjem tekstu.

1930.

Na osnovu člana 364 stav 1 tačka 12 i člana 372, a u vezi sa članom 2 stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", broj 1/18), člana 4 tačka 4.4., člana 23 tačka 23.1. podtačka 14. Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica ("Službeni list CG", br. 5/21 i 46/22) uz saglasnost Komisije za tržište kapitala izdate Rješenjem, broj: 04/6-605/2-22 od 17.06.2022. godine, Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 13.12.2022. godine, donosi

**PRAVILA  
ZA VANBERZANSKO TRŽIŠTE (OTC)  
CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA**

**Osnovne odredbe**

Član 1

Ovim pravilima uređuju se poslovi organizovanja vanberzanskog tržišta (u daljem tekstu: OTC), kao i upravljanja sistemom kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na OTC-u.

OTC, u smislu ovih pravila, je sekundarno tržište za trgovanje finansijskim instrumentima koje organizuje Centralno klirinško depozitarno društvo AD (u daljem tekstu: CKDD) time što obezbjeđuje sistem trgovanja koji omogućava pregovaranje između prodavca i kupca finansijskih instrumenata u cilju zaključenja transakcije.

OTC tržište organizovano u skladu sa ovim pravilima predstavlja samoregulišuće tržište kojim se obezbjeđuje povećanje likvidnosti i obima trgovanja finansijskim instrumentima uz poštovanje principa transparentnosti i zaštite investitora, očuvanje integriteta tržišta, izbjegavanje sistemskog rizika, sprječavanje prevarnih i manipulativnih tržišnih praksi i unapređenje tržišta kapitala.

Član 2

OTC je organizovano u okviru informacionog sistema kao poseban modul CKDD aplikacije, pod nazivom "CKDD OTC platforma".

Član 3

CKDD nema obaveze ni odgovornosti u pogledu sadržine ugovornog odnosa između klijenta i OTC člana koje je na osnovu tog odnosa pristupilo i preduzimalo aktivnosti na CKDD OTC platformi i pristupilo izvršenju naloga na OTC-u, niti je CKDD odgovorno za obavještanje klijenta o svim rizicima vezanim za izvršenje naloga van regulisanog tržišta i pripadajućim rizicima te transakcije.

CKDD nema odgovornosti za zakonitost i pravovremenost nastanka i/ili ispunjenja finansijskih obaveza između OTC člana i njegovog klijenta.

Član 4

Ovim pravilima se ne derogiraju niti na bilo koji način mijenjaju obaveze investicionog društva i investicionih savjetnika, brokera i/ili dilera investicionog društva koje imaju prema zakonu, pravilima ili propisima kojima se reguliše poslovanje tih lica.

Nijedna odredba ovih pravila ne može se tumačiti kao isključenje ili ograničenje odgovornosti investicionog društva prema klijentu i dužnosti izvještavanja klijenta u skladu sa kategorizacijom klijenta, propisanih Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim pravilima Komisije za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija).

## **Pravila OTC članstva**

### **Član 5**

Članstvo i pristup CKDD OTC platformi ostvaruje OTC član koji ima svojstvo „člana učesnika“ u skladu sa Pravilima CKDD - a važećim u vrijeme sticanja svojstva OTC člana.

OTC član je investiciono društvo koje je član emitent u CKDD-u i posjeduje dozvolu Komisije za obavljanje investicionih i pomoćnih usluga, a po zaključenju posebnog ugovornog odnosa sa CKDD-om.

OTC transakcije se zaključuju između OTC članova koji imaju pristup CKDD OTC platformi i nastupaju u svoje ime, a za račun klijenta.

OTC transakcije se ne mogu zaključiti između pravnih i/ili fizičkih lica – brokera, dilera ili investicionih savjetnika koja bi nastupila u ime i za račun klijenta.

### **Član 6**

OTC član preduzima aktivnosti na CKDD OTC platformi na osnovu:

- prijema u članstvo CKDD-a kao OTC člana nakon potpisivanja ugovora sa CKDD-om u skladu sa čl. 7 i 8 ovih pravila;
- naloga klijenta za izvršenje transakcije na OTC tržištu CKDD-a za svaku pojedinačnu transakciju.

### **Član 7**

Za pristup OTC platformi investiciono društvo podnosi:

- pisani zahtjev za prijem u članstvo kao OTC član,
- dozvolu za obavljanje investicionih i pomoćnih usluga izdatu od Komisije,
- obezbijeđene i usaglašene tehničke specifikacije za pristup CKDD aplikaciji iz člana 2 ovih Pravila, koje utvrđuje CKDD
- podatke o ovlašćenom licu koje ima dozvolu Komisije za pružanje investicionih usluga (ime i prezime, licencu, e-mail i kontakt adresa).

Investiciono društvo je dužno da obezbijedi da ovlašćeno lice sa zvanjem brokera, dilera i/ili investicionog savjetnika posjeduje stručnost i vještine za izvršenje naloga na OTC tržištu prije registracije tog lica u skladu sa stavom 1 ovog člana za trgovanje na OTC tržištu.

Investiciono društvo koje je OTC član je odgovorno za sve radnje ili propuste koje ovlašćeno lice preduzme na OTC tržištu u ime investicionog društva i za račun investicionog društva i/ili za račun klijenta tog društva.

### **Član 8**

Nakon podnošenja uredne dokumentacije iz člana 7 ovih pravila, CKDD donosi odluku o prijemu u članstvo OTC člana i pristupa se zaključivanju ugovora o OTC članstvu.

Zaključivanjem ugovora OTC član bezuslovno prihvata obaveze iz OTC članstva u dijelu: finansijskih obaveza prema CKDD-u u skladu sa cjenovnikom CKDD-a, poštovanja i čuvanja integriteta Informacionog sistema CKDD-a, ispunjenja obaveza prema CKDD-u i drugoj ugovornoj strani iz zaključenih OTC transakcija, u skladu sa uslovima određenim u tim transakcijama kao i svih ostalih relevantnih zakonskih obaveza za aktivnosti na tržištu kapitala u Crnoj Gori.

### **Član 9**

Obaveza CKDD-a prema svim OTC članovima je da omogući pristup CKDD OTC platformi na kojoj se zaključuju OTC transakcije u toku svakog radnog dana od 10h do 14h na jedan od sljedećih načina:

- 1) putem digitalnog sertifikata,

- 2) "Site to site" konekcije,
- 3) SSL VPN konekcije.

Postojećim članovima učesnicima u sistemu CKDD-a se ne dodjeljuju nove konekcije, već se kroz administraciju sistema dodjeljuje nova - OTC uloga kojom oni dobijaju status OTC člana.

Za nove OTC članove se kreira nova konekcija u skladu sa njihovom IT infrastrukturom.

#### Član 10

OTC član ima potpunu odgovornost za vršenje svih registracija ponude/tražnje i transfera u okviru CKDD OTC platforme, shodno ugovoru zaključenom sa klijentom i nalozima klijenta.

OTC član odgovoran je za pružanje usluge klijentu u skladu sa ugovorom zaključenim između klijenta i OTC člana i CKDD ne snosi nikakvu odgovornost za štetu ili bilo kakvu posljedicu neizvršenja ili neurednog izvršenja naloga klijenta na OTC tržištu, kao ni za posljedicu izbora OTC člana da nalog klijenta izvrši na OTC tržištu.

OTC član je odgovoran da:

- informiše klijenta da je predviđena mogućnost izvršenja naloga van regulisanog tržišta ili MTP-a;
- zatraži saglasnost klijenta za izvršenje naloga van regulisanog tržišta ili MTP- a, i to za svaku transakciju pojedinačno;
- obezbijedi pravovremeno i potpuno informisanje klijenta, u skladu sa kategorizacijom klijenta kod investicionog društva o svim rizicima vezanim za izvršenje transakcije na OTC tržištu.

#### **Lista dozvoljenih finansijskih instrumenata za OTC**

##### Član 11

Odbor direktora CKDD-a jednom godišnje, prije početka kalendarske godine, utvrđuje Listu finansijskih instrumenata kojima je dozvoljeno trgovanje na OTC tržištu (u daljem tekstu: Lista), uz prethodno odobrenje Komisije.

Lista iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici CKDD-a.

Lista se može dopuniti ili izmijeniti, uz prethodno odobrenje Komisije.

#### **Sprovođenje OTC transakcije**

##### Član 12

OTC član kroz OTC platformu vrši registraciju ponude, unoseći sljedeće parametre:

- 1) broj računa klijenta u sistemu CKDD-a,
- 2) simbol finansijskog instrumenta,
- 3) količinu,
- 4) jediničnu cijenu,
- 5) datum važenja ponude, i
- 6) način plaćanja.

Nakon unosa navedenih podataka, vlasnik računa PIN kodom vrši verifikaciju prenosa finansijskog instrumenta na poziciju za OTC trgovanje rezervisanu u korist OTC člana.

##### Član 13

OTC član kroz OTC platformu vrši registraciju tražnje, unoseći sljedeće parametre:

- 1) broj računa klijenta u CKDD-u,
- 2) simbol finansijskog instrumenta,
- 3) količinu,
- 4) jediničnu cijenu,
- 5) datum važenja tražnje, i



6) način plaćanja.

#### Član 14

Sve aktivne registracije OTC ponude i OTC tražnje dostupne su svim OTC članovima, uz adekvatnu anonimizaciju tako što nisu vidljivi brojevi računa, imena i drugi identifikacioni podaci vlasnika/inicijatora.

OTC član koji registruje ponudu i/ili tražnju određenog finansijskog instrumenta odgovorno je za rješavanje svih pitanja koja se odnose na sukob interesa i izvještavanje klijenta o potencijalnom sukobu interesa i efektima istog na izvršavanje predmetne transakcije na OTC tržištu.

#### Član 15

OTC član na listi ponuda/tražnje bira onu za koju želi da aplicira čime pokreće pregovore sa drugom stranom radi zaključenja transakcije. U toku pregovora, obje strane mogu slati kroz OTC platformu izmijenjene parametre ponude/tražnje do konačnog usaglašavanja.

Nakon usaglašavanja svih parametara, obje strane kroz OTC platformu čekiraju opciju "konačan prihvata". Time se transakcija smatra zaključenom i sistem joj dodjeljuje ID transakcije, datum zaključenja transakcije i ostale dogovorene parametre.

Na CKDD OTC platformi neće se koristiti algoritmi koji automatski izvršavaju uparivanje registrovane ponude ili tražnje sa naložima protivne strane ili će koristiti samo one za koje korisnici sistema – OTC članovi mogu zadržati pravo da pregovaraju prije izvršenja transakcije.

#### Član 16

Nakon zaključenja transakcije, a do momenta saldiranja, OTC članovi imaju mogućnost izmjene datuma saldiranja i načina plaćanja.

Izmjene iz stava 1 ovog člana, kroz OTC platformu inicira jedan od OTC članova pokretanjem procesa "izmjene OTC transakcije" i postavljanjem na OTC platformi adekvatne dokumentacije (ovjerena izjava klijenta), a nakon verifikacije oba OTC člana slijedi konačna verifikacija od strane operatera CKDD-a.

#### Član 17

Datum saldiranja OTC transakcije nije predodređen i može biti u opsegu T+0 do T+30 u skladu sa utvrđenim rasporedom radnih dana u CKDD-u u poslovnoj godini.

Način saldiranja OTC transakcije podrazumijeva:

- 1) finansijski instrumenti moraju, na dogovoreni datum saldiranja, biti raspoloživi na računu prodavca na poziciji rezervisanoj za OTC trgovanje,
- 2) model po kojem će biti izvršeno plaćanje, a može biti neki od sljedećih:
  - uplata/isplata novca preko RTGS (CKDD cash pool),
  - dostava SWIFT-a ili izvoda bankarskog računa kupca i prodavca kao dokaza da je novčani dio plaćanja izmiren izvan CKDD Sistema,
  - bez novčanog plaćanja tj. plaćanje drugim sredstvima (FOP – free of payment ili DVD – delivery versus delivery), ili
  - djelimično plaćanje u finansijskim instrumentima, a ostatak u novcu.

Cijena po kojoj se zaključuje OTC transakcija uključuje sve pripadajuće naknade (npr. pripadajući dio kamate za obveznice).

#### Član 18

OTC transakcije će se u sistemu CKDD-a saldirati po TFT (BIS Model 1) principu.



Prenos finansijskih instrumenata kojima se trgovalo zavisi od njihove raspoloživosti na računu prodavca na poziciji rezervisanoj za OTC trgovanje sa OTC članom koji je zaključio transakciju.

Novčani dio saldiranja se sprovodi zavisno od dogovorenog modela:

1) Uplata/isplata novca preko RTGS (CKDD cash pool)

Uplate novčanih sredstava za OTC transakcije se vrše preko RTGS računa CKDD-a. Ako nije unijet poziv na broj, sistem će automatski raspodijeliti sredstva tako da se prvo saldiraju transakcije sa berze (CNS i TFT), pa tek onda višak sredstava raspodijeliti za saldiranje OTC transakcija. Pri uplati sredstava OTC član može u pozivu na broj odobrenja unijeti broj novčanog podračuna koji je namijenjen za saldiranje OTC transakcija. Nakon završenog prenosa finansijskih instrumenata, sistem će kreirati nalog za prenos novčanih sredstava (umanjen za iznos CKDD provizije) sa CKDD cash pool računa na prijavljeni bankarski račun OTC člana.

2) Plaćanje van sistema CKDD-a

Ako je plaćanje transakcije obavljeno van sistema CKDD-a, OTC član kroz OTC platformu unosi opis izvršenog plaćanja uz postavljanje odgovarajućeg dokumenta (swift poruka ili izvodi sa bankarskog računa) da je plaćanje izvršeno. Nakon saglasnosti oba OTC člana kojom potvrđuju da je plaćanje izvršeno i verifikacije od strane operatera CKDD-a, sistem odmah saldira transakciju prenosom finansijskih instrumenata, a bez novčanog prenosa. Oba OTC člana su dužna unaprijed uplatiti provizije na CKDD cash pool račun na dan saldiranja.

3) Plaćanje drugim finansijskim instrumentima

Kada se plaćanje transakcije vrši finansijskim instrumentima, OTC članovi prilikom zaključenja transakcije definišu kojim finansijskim instrumentima i u kojoj količini se vrši plaćanje. Plaćanje je dozvoljeno samo onim finansijskim instrumentima koji su dozvoljeni za OTC trgovanje. Saldiranje se vrši prenosom trgovanih finansijskih instrumenata sa računa prodavca na račun kupca, uz istovremeni prenos prihvaćenih označenih finansijskih instrumenata kojima se plaća sa računa kupca na račun prodavca, a bez novčanog protoka. Oba OTC člana su dužni unaprijed uplatiti provizije na CKDD cash pool račun na dan saldiranja.

4) Plaćanje transakcije može biti djelimično finansijskim instrumentima, a ostatak u novcu. Sistem provjerava da li na računu kupca ima dovoljno navedenih finansijskih instrumenata, i nakon verifikacije operatera CKDD-a sistem će izvršiti rezervaciju predmetnih finansijskih instrumenata za saldiranje. Na datum saldiranja izvršiće se transakcija po DvD principu, novčani dio u skladu sa tačkom 1, a nenovčani u skladu sa tačkom 3 ovog stava.

## Član 19

Saldiranje OTC transakcija je finalni i neopoziv prenos finansijskog instrumenta sa računa prodavca na račun kupca, dok se novčani dio saldiranja vrši shodno transakcijom definisanom načinu plaćanja po nekom od modela iz čl. 17 i 18 ovih pravila.

CKDD vrši saldiranje OTC transakcija samo ako su na dogovoreni datum saldiranja ispunjeni svi transakcijom dogovoreni uslovi.

Ukoliko do definisanog datuma saldiranja OTC članovi odustanu od zaključene transakcije, kroz OTC platformu jedan od OTC članova pokreće proces "povlačenje", a nakon verifikacije oba OTC člana, operater CKDD-a povlači transakciju i ona se evidentira kao "povučena".

Prije definisanog datuma saldiranja blokadu transakcije po nalogu nadležnog organa pokreće operater CKDD-a, uz postavljanje na OTC platformi odgovarajućeg akta, a OTC transakcija se evidentira kao "blokirana".

Ukoliko na definisani datum saldiranja nijesu ispunjeni uslovi za saldiranje, OTC transakcija se evidentira kao „otkazana“.

#### Član 20

Na kraju svakog radnog dana:

- CKDD šalje OTC članovima sistemske izvještaje sa zaključenim OTC transakcijama i obavezama za saldiranje OTC transakcija, na način utvrđen za Bilans saldiranja za TFT transakcije iz tačke 2.4.6. dijela III Uputstva CKDD-a.
- CKDD kroz sistem OTC članovima šalje izvještaje o otkazanim, povučenim i blokiranim OTC transakcijama.

#### Član 21

CKDD ne garantuje uspješnost saldiranja OTC transakcija, odnosno ne garantuje obezbjeđenje finansijskog instrumenta i/ili novca za saldiranje. OTC članovi su dužni nezavisno od CKDD-a riješiti sve eventualne sporne situacije proizašle usljed ili u vezi OTC transakcija koje su evidentirane u CKDD sistemu.

### **Izvještavanje**

#### Član 22

Na kraju svakog radnog dana, CKDD na svojoj internet stranici objavljuje izvještaj o svim saldiranim OTC transakcijama, uz objavljivanje zbirnih podataka po simbolu finansijskog instrumenta i to: broju OTC transakcija, količini prometovanih finansijskih instrumenata i ukupnoj vrijednosti.

CKDD dostavlja podatke o svim OTC transakcijama Komisiji u sklopu redovnih zakonom definisanih izvještaja.

Sve podatke o transakcijama na OTC-u može dobiti samo vlasnik finansijskog instrumenta, odgovarajući OTC član, Komisija u postupku kontrole poslovanja rada CKDD-a i nadležni sud u skladu sa zakonom.

Odredbe o izvještavanju iz st. 1 do 3 ovog člana ne oslobađaju emitenta finansijskog instrumenta i/ili vlasnika finansijskog instrumenta od dužnosti izvještavanja o sticanju ili otuđenju finansijskog instrumenta u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i propisima donijetim na osnovu tog zakona.

#### Član 23

Prilikom kupovine ili prodaje finansijskog instrumenta, investiciono društvo koje ima svojstvo OTC člana ne smije da:

- 1) saopštava klijentu da je njegova registracija u OTC sistemu CKDD-a greška CKDD-a. Registracija investicionog društva u sistemu CKDD ne znači da je CKDD prenijela ovlašćenja ili odobrila njegovo finansijsko stanje, poslovanje i ponašanje ili kriterijume za izvršenje bilo koje transakcije finansijskim instrumentom na OTC tržištu,
- 2) realizuje transakciju finansijskim instrumentom koji kontroliše, ili ukoliko je investiciono društvo pod zajedničkom kontrolom i/ili u zajedničkom djelovanju sa emitentom tog finansijskog instrumenta, osim ako te informacije nijesu objelodanjene prije završetka transakcije, u skladu sa zakonom i propisima Komisije,
- 3) daje savjet ili preporučuje za kupovinu ili prodaju finansijski instrument koji je predmet primarne ili sekundarne distribucije u kojoj učestvuje ili je na drugi način finansijski zainteresovano to investiciono društvo, osim ako je takvo učešće ili interes objelodanjen klijentu prije završetka transakcije, u skladu sa zakonom i propisima Komisije,

4) sprovede transakciju za svoj račun, koja je prevelike veličine ili učestalosti s obzirom na finansijska sredstva i karakter takvog računa.

5) obavijesti klijenta da je cijena finansijskog instrumenta na OTC tržištu „tržišna cijena“ ili cijena koja se oslanja na tržišnu cijenu, osim ako investiciono društvo zna ili ima razumne razloge da veruje da postoji tržište za takav finansijski instrument osim OTC tržišta.

Investiciono društvo ne smije da posluje sa nekvalifikovanim investitorom na OTC tržištu, osim ako je uložio razumne napore da utvrdi da je drugo investiciono društvo kao posrednik ovlašćen za učešće na vanberzanskom tržištu ili je investitor zaista kvalifikovan za trgovinu na vanberzanskom tržištu u skladu sa ovim pravilima.

Investiciono društvo je dužno da ima pisane nadzorne procedure u kojima će uključiti korake i/ili aktivnosti koje će preduzeti u vezi sa procesom utvrđivanja kvalifikovanosti klijenta koja se zahtijeva u stavu 2 ovog člana.

#### Član 24

Za sve što nije definisano ovim pravilima, shodno se primjenjuju odredbe Pravila i Uputstva CKDD-a koje se odnose na članove učesnike, ako nijesu u suprotnosti sa odredbama ovih pravila.

#### **Završna odredba**

#### Član 25

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se nakon isteka 30 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Broj: 06-623/1

Podgorica, 14.12.2022. godine

Odbor direktora,

**Dragana Bjelobrkić Vukčević, s.r.**

**1931.**

Na osnovu člana 31 Zakona o Privrednoj komori Crne Gore („Službeni list CG”, broj 1/18) i čl. 28 i 52 Statuta Privredne komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 20/18, 81/18, 58/19, 11/20, 13/20, 90/21 i 108/21), Skupština Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 16.12.2022. godine

**ODLUKU  
O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA ZA  
PRIVREDNU KOMORU CRNE GORE ZA 2023. GODINU**

1. Članovi Privredne komore Crne Gore dužni su da obračunavaju i plaćaju članski doprinos Privrednoj komori Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,27%.

2. Osnovicu za obračun članskog doprinosa Komori čine bruto zarade zaposlenih prijavljene u izvještaju o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (IOPPD), a za preduzetnike dohodak od samostalne djelatnosti iskazan u godišnjoj poreskoj prijavi (u daljem tekstu: GPP-FL).

3. Članski doprinos se plaća prilikom podnošenja IOPPD obrasca, odnosno GPP-FL obrasca za preduzetnike.

4. Članovi Komore članski doprinos uplaćuju na tekuće račune Komore kod poslovnih banaka:

- 520-939100-43 Hipotekarna banka AD Podgorica;
- 510-22572-30 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica;
- 535-3096-06 Prva banka Crne Gore AD Podgorica;
- 540-4715-65 Erste banka AD Podgorica i
- 565-9371-07 Lovćen banka AD Podgorica.

5. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Broj: 010 - 2860

Podgorica, 16.12.2022. god.

**Privredna komora Crne Gore**

Predsjednik,

**Vojo Banović, s.r.**

**1932.**

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18 i 63/22) i člana 5 Odluke o Savjetu za prava djeteta („Službeni list CG”, broj 80/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DVIJE ČLANICE SAVJETA**  
**ZA PRAVA DJETETA**

Za članice Savjeta za prava djeteta, na predlog nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava djeteta – predstavnice društveno ranjivih grupa, imenuju se:

- Lejla Kaladžija i
- Katarina Čarapić.

Broj: 07-5277/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1933.**

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 50/17, 59/21 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**RJEŠENJE**

**O RAZRJEŠENJU PREDsjedNICE UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI  
RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE**

Razrješava se predsjednica Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje Ana Nikčević, predstavница osnivača, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-7881/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1934.**

Na osnovu člana 107 stav 1 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 50/17, 59/21 i 145/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI  
RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE**

Za predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje imenuje se Jasmin Lukačević, specijalista pravnih nauka, predstavnik osnivača.

Broj: 07-7880/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1935.**

Na osnovu člana 30 stav 3, a u vezi sa članom 31 Zakona o reprezentativnosti sindikata („Službeni list CG”, broj 12/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU DVA ČLANA ODBORA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI**  
**SINDIKATA**

Razrješavaju se dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, zbog reorganizacije državnih organa i to:

- Marko Čipović, predstavnik Vlade Crne Gore i
- Ana Leković, predstavnica Vlade Crne Gore.

Broj: 07-7882/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.



**1936.**

Na osnovu člana 30 stav 3, a u vezi sa članom 31 stav 1 Zakona o reprezentativnosti sindikata („Službeni list CG”, broj 12/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**

**O IMENOVANJU DVA ČLANA ODBORA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA**

Za članove Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, predstavnike Vlade Crne Gore, imenuju se:

- Marko Ćipović, samostalni savjetnik I za radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i
- Irena Joksimović, načelnica Direkcije za radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Broj: 07-7882/4

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1937.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE SEKRETARKE U**  
**MINISTARSTVU SPORTA I MLADIH**

Razrješava se Amina Cikotić dužnosti državne sekretarke u Ministarstvu sporta i mladih, na lični zahtjev.

Broj: 07-7890/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1938.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA**  
**U MINISTARSTVU KAPITALNIH INVESTICIJA**

Razrješava se Petar Odžić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija, na lični zahtjev.

Broj: 07-7931/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1939.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA**  
**U MINISTARSTVU KAPITALNIH INVESTICIJA**

Za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija imenuje se Ismet Latić, doktor pravnih nauka.

Broj: 07-7932/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1940.**

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O POSTAVLJENJU SEKRETARKE MINISTARSTVA**  
**KAPITALNIH INVESTICIJA**

Za sekretarku Ministarstva kapitalnih investicija postavlja se Mirsada Bošnjak, diplomirana pravica, dosadašnja vršiteljka dužnosti sekretarke ovog ministarstva.

Broj: 07-7933/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1941.**

Na osnovu člana 32 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 57 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O POSTAVLJENJU GENERALNE DIREKTORICE**  
**DIREKTORATA ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ, SIGURNOST PLOVIDBE,**  
**ZAŠTITU OD ZAGAĐENJA I POMORSKU PRIVREDU U MINISTARSTVU**  
**KAPITALNIH INVESTICIJA**

Za generalnu direktoricu Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija postavlja se Maja Mijušković, diplomirana pravica, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 07-7934/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1942.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA**  
**U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

Za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova imenuje se Bojan Čulafić, diplomirani ekonomista.

Broj: 07-7963/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1943.**

Na osnovu člana 14 stav 3 Zakona o Socijalnom savjetu („Službeni list CG”, broj 44/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela je

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU ČLANOVA SOCIJALNOG SAVJETA CRNE GORE**

1. Razrješavaju se dužnosti člana Socijalnog savjeta Crne Gore, predstavnika Vlade Crne Gore:

- 1) Admir Adrović,
- 2) mr Miomir Mijo Vojinović,
- 3) Goran Đurović,
- 4) Damir Davidović,
- 5) Vladimir Obradović,
- 6) Miloš Medenica,
- 7) Budimir Mugoša i
- 8) Edina Dešić

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-7967/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**



1944.

Na osnovu člana 14 stav 3 Zakona o Socijalnom savjetu („Službeni list CG”, broj 44/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela je

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU ČLANOVA**  
**SOCIJALNOG SAVJETA CRNE GORE**

1. Za članove Socijalnog savjeta Crne Gore, predstavnike Vlade Crne Gore imenuju se:

- 1) Admir Adrović, ministar rada i socijalnog staranja,
- 2) mr Miomir Mijo Vojinović, ministar prosvjete,
- 3) Goran Đurović, ministar ekonomskog razvoja i turizma,
- 4) Armend Milla, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma,
- 5) Vladimir Obradović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,
- 6) Miloš Medenica, državni sekretar u Ministarstvu finansija,
- 7) Igor Nišavić, v. d. sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i
- 8) Edina Dešić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-7967/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1945.**

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N j E**  
**O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D.**  
**SEKRETARKE MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA**

Mileni Žižić, vršiteljki dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova, prestaje vršenje navedene dužnosti na lični zahtjev.

Broj: 07-8005/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1946.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA**  
**MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA**

Za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva evropskih poslova određuje se Miodrag Rašović, magistar ekonomskih nauka, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-8006/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1947.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DRŽAVNE SEKRETARKE**  
**U MINISTARSTVU EVROPSKIH POSLOVA**

Za državnu sekretarku u Ministarstvu evropskih poslova imenuje se Milena Žižić, dr ekonomskih nauka.

Broj: 07-8007/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1948.**

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU DRŽAVNOG SEKRETARA**  
**U MINISTARSTVU FINANSIJA**

Za državnog sekretara u Ministarstvu finansija imenuje se Ilija Vukčević, doktor pravnih nauka.

Broj: 07-8002/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1949.**

Na osnovu člana 12 stav 1 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” („Službeni list CG”, br. 129/20 i 42/21) i člana 2 stav 2, člana 11 alineja 6 i člana 20 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” („Službeni list CG”, br. 2/21, 23/21, 71/21, 115/21 i 143/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

### **R J E Š E N J E**

#### **O RAZRJEŠENJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI IZVRŠNE DIREKTORICE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT PUTNIKA I ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU „TOMONTENEGRO“**

Razrješava se vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” Dragana Frantov Nikolić, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 07-8019/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**

**1950.**

Na osnovu člana 12 stav 1 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” („Službeni list CG”, br. 129/20 i 42/21) i člana 20 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” („Službeni list CG”, br. 2/21, 23/21, 71/21, 115/21 i 143/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, donijela

**R J E Š E N J E**  
**O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA**  
**OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT PUTNIKA I ROBE U**  
**VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU „TOMONTENEGRO”**

Za vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” imenuje se Saša Radović, do imenovanja izvršnog direktora ovog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Broj: 07-8010/2

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Dritan Abazović**, s.r.

**1951.**

Na osnovu člana 117 stav 3 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG”, br. 54/03, 39/04, 61/4, 79/04, 81/04, 14/07, 47/07 i „Službeni list CG”, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20 i 145/21), Vlada Crne Gore je, dana 19. decembra 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti donijela

**R J E Š E N J E**  
**O RAZRJEŠENJU PREDSEDNIKA I DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA**  
**PENZIJSKOG I**  
**INVALIDSKOG OSIGURANJA CRNE GORE**

Razrješavaju se predsjednik i dva člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, prije isteka mandata, i to:

- Alija Košuta, predsjednik,
- Marko Kastratović, član i
- Jadranka Milošević, članica.

Broj: 07-5469/2

Podgorica, 19. decembra 2022. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**dr Dritan Abazović, s.r.**